

CRNA GORA
S K U P Š T I N A
Zakonodavni odbor
Broj: 11-4/15-5/
EPA 980 XXV
Podgorica, 20. jul 2016. god.

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 11. jula 2016. godine, podnosi

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o jakim alkoholnim pićima

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je ocijenio, sa osam glasova „za“, da je ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 10 stav 5 riječ „dodati“ briše se.

AMANDMAN 2

U članu 17 stav 2 mijenja se i glasi:

„Bierbrand ili eau de vie de biere koji se stavlja u promet kao gotov proizvod mora da ima najmanje 38% vol. alkoholne jačine.“

AMANDMAN 3

U članu 49 stav 1 tačka 5 poslije riječi „grama“ dodaje se riječ „šećera“.

AMANDMAN 4

U članu 53 stav 1 tačka 3 alineja 8 briše se.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Etil alkohol poljoprivrednog porijekla ne smije da sadrži furfural.“

AMANDMAN 5

U članu 66 st. 3 i 7 riječi: „iz stava 2“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 1“.

AMANDMAN 6

U članu 79 stav 3 i članu 80 stav 2 riječ „zahtjev“ u različitom padežu zamjenje se riječima: „zahtjev za registraciju“ u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 7

U članu 82 stav 3 riječi: „iz stava 2“ zamjenjuje se riječima: „iz stava 1“.

AMANDMAN 8

U članu 84 stav 5 riječi: „iz stava 6“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 4“.

AMANDMAN 9

U članu 85 stav 3 riječi: „iz stava 2“ zamjenjuju se riječima „iz stava 1“.

U stavu 4 riječi: „st. 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 3“.

AMANDMAN 10

U članu 98 stav 1 tač. 5, 6 i 8 riječi: „alkoholno piće“ u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „jako alkoholno piće“ u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 11

U članu 99 stav 1 tačka 56 poslije riječi „sa“ dodaje se riječ „jakim“.

U tački 62 riječi: „u pogledu kvaliteta propisanim“ zamjenjuju se riječju „propisane“.

AMANDMAN 12

Član 102 mijenja se i glasi:

„Za prekršaj iz člana 99 stav 1 tač. 1 do 50 i tač. 54 do 63, čl. 100 i 101 ovog zakona, pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanje predmeta koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni upotrebi ili su nastali izvršenjem prekršaja.“

PREDSTAVNICA PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASILA SE SA AMANDMANIMA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

4. Odbor je konstatovao da o ovom predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj predlog zakona.
6. Takođe, Odbor je konstatovao da u predloženom zakonu postoje pravno – tehničke greške koje je potrebno korigovati. Sa konstatacijom Odbora saglasila se predstavnica predлагаča zakona, pa na taj način, korigovane odredbe postaju sastavni dio ovog predloga zakona.

PRAVNO - TEHNIČKE KOREKCIJE:

- U nazivu člana 4 poslije riječi "Značenje" dodaje se riječ "pojedinih".
- U članu 4 stav 1 tačka na kraju tač. 10 i 26 zamjenjuje se tačka-zarezom.
- U članu 6 stav 5 riječ „sredstva“ zamjenjuje se riječju „sredstvo“.
- U članu 9 stav 2 poslije riječi „vol“ dodaje se tačka.
U stavu 3 riječ „Brendi“ zamjenjuje se riječju „Brendy“.
- U članu 10 stav 1 tačka 1 riječ „grožđai“ zamjenjuje se riječima: „grožđa i“.
- U članu 11 stav 2 riječi: „alkoholnu jačinu“ zamjenjuju se riječima: „alkoholne jačine“.
- U članu 12 riječ „grožđaili“ zamjenjuje se riječima: „grožđa ili“.
- U članu 29 stav 1 tačke na kraju tač. 1 i 2 zamjenjuju se tačka-zarezom.
- U članu 45 riječ „advokatmora“ zamjenjuje se riječima: „advokat mora“.
- U članu 54 stav 2 riječi „g/l“ zamjenjuju se riječima „grama po litru“.
- U članu 76 stav 2 riječ „piće“ zamjenjuje se riječju „pića“.
- U članu 77 stav 2 tačka 4 riječ „labaratoriјa“ zamjenjuje se riječju „laboratoriјa“, a tačka na kraju tačke 5 zamjenjuje se tačka zarezom.
- U članu 82 stav 1 riječi: „koj korste“ zamjenjuje se riječima: „koji koriste“.
- U članu 83 stav 1 riječ „se“ briše se.
- U članu 85 stav 1 riječ „pica“ zamjenjuje se riječju „pića“.
- U članu 94 st. 3 i 4 riječ „akoholna“ zamjenjuje se riječju „alkoholna“.
- U članu 97 stav 1 riječ „inspector“ zamjenjuje se riječju „inspektor“.
- U članu 99 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
U tački 5 riječ „additive“ zamjenjuje se riječju „aditive“.
- U tački 9 riječ „vinadodaje“ zamjenjuje se riječima: „vina dodaje“.
- U tački 15 riječ „komovicu“ zamjenjuje se riječju „komovice“.
- U tački 16 riječ „čaln“ zamjenjuje se riječju „član“.
- U tački 25 riječ „član13“ zamjenjuje se riječima: „član 13“.
- U tač. 35, 36 i 37 riječ „ean“ zamjenjuje se riječju „eau“.

U tački 48 riječ „Akvavit“ zamjenjuje se riječju „akvavit“.

- U članu 100 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
U stavu 1 tačka 2 tačka zarez na kraju tačke zamjenjuje se tačkom.
- U članu 101 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
U stavu 1 tačka 10 riječ „document“ zamjenjuje se riječju „dokument“, a tačka zarez na kraju tačke zamjenjuje se tačkom.
- U nazivu člana 104 riječ „registarproizvođača“ zamjenjuje se riječima: „registar proizvođača“.

7. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Luiđ Ljubo Škrelja, član Odbora.

PREDsjEDNICA ODBORA
doc. dr Draginja Vuksanović